

CRNA GORA
SKUPŠTINA
ZAKONODAVNI ODBOR
BROJ 14-4/16-1/5
EPA 1025 XXV
Podgorica, 21. jul 2016. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 18. jula 2016. godine, podnosi

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Odbor je sa osam glasova „za” ocijenio da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 2 stav 1 tačka 5 poslije riječi: „broda i luke“ dodaje se riječ „koje“.

AMANDMAN 2

U članu 7 u stavu 1 poslije riječi: „zaštitu“ dodaje se riječ „broda“.

AMANDMAN 3

U nazivu člana 22 riječ „bezbjedonosne“ zamjenjuje se riječju „bezbjednosna“.

U stavu 1 riječi: „u luci“ zamjenjuju se riječju „luke“.

AMANDMAN 4

U članu 35 stav 1 riječ „Inspektor“ zamjenjuje se riječima: „Inspektor sigurnosti plovidbe (u daljem tekstu Inspektor).“

AMANDMAN 5

U članu 37 stav 1 riječ „podnijeti“ zamjenjuje se riječju „izjaviti“.

AMANDMAN 6

U članu 39 u stavu 1 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“

U tački 5 poslije riječi „zaštite“ dodaje se riječ „broda“

U tački 17 poslije riječi: „poruka koje se odnose na bezbjednosnu zaštitu broda, “ dodaju se riječi: „i/ili zapisnik o sprovedenim unutrašnjim nezavisnim ocjenama, pregledima i procjenama plana bezbjednosne zaštite broda, i/ili zapisnik o primjeni izmjena i dopuna plana bezbjednosne zaštite broda, “ a riječi: „ i engleskom jeziku“ zamjenjuju se riječima: „i/ili engleskom jeziku“.

U tački 20 riječ „vježbu“ zamjenjuju se riječju „vježbe“ a riječi: „iz član 15“ zamjenjuju se riječima : „iz člana 15“.

U tački 21 riječ „bez saglasnosti“ zamjenjuje se riječima: „bez saglasnosti“

U tački 22 riječi: „njihovog ukrcavanja i iskrcavanja na i sa broda“ zamjenjuju se riječima: „njihovog ukrcavanja odnosno iskrcavanja sa broda“

U tački 32 riječ „Plana“ zamjenjuju se riječju „plana“.

U tački 37 poslije riječi „izmjene“ dodaje se riječ „plana“

U tački 39 riječi: „ispravnost i ispitanoost“ zamjenjuju se riječima: „ispravnost, ispitanoost“

U tački 40 riječi: „koji ne snazi“ zamjenjuju se riječima: „koji je na snazi“, a riječi: „i/ili podatke o postupcima bezbjednosne zaštite prilikom komunikacije broda sa drugim brodom, a za vrijeme posljednjih deset pristajanja luka“ zamjenjuju se riječima: „i/ili podatke o postupcima bezbjednosne zaštite preduzetim prilikom komunikacije broda sa drugim brodom, a za vrijeme posljednjih deset pristajanja u luke“.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da je ovaj predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj predlog zakona.

6. Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoje pravno – tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

U nazivu zakona, u nazivu poglavlja V. i u sledećim članovima potrebno je izvršiti razvdajanje riječi: čl. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40 i 41

U oznakama članova potrebno je izvršiti razdvajanje riječi i oznake člana, i to u: čl. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36 i 37

U članu 14 stav 4 riječ „ugovora" zamjenjuje se riječju „ugovorima"

U članu 22 stav 6 riječ „luka" zamjenjuje se riječju „luke"

U članu 25 u stavu 3 riječ : „lukai" zamjenjuje se riječima: „luke i "

U članu 25 u stavu 3 riječi: „zaštite luka" zamjenjuju se riječima: „zaštite luke"

U članu 27 stav 4 tačka 10 riječ „Ministarsva" zamjenjuju se riječju : „Ministarstva"

U članu 27 stav 4 tačka 12 riječ „zahtjeva" zamjenjuju se riječju „zahtjev"

U članu 30 stav 4 riječ „deklaraciju" zamjenjuju se riječju „Deklaraciju"

U članu 30 stav 5 riječ „deklaracije" zamjenjuje se riječju „Deklaracije"

U članu 30 stav 6 riječ „deklaracija" zamjenjuje se riječju „Deklaracija"

U članu 30 stav 7 riječ „deklaracije" zamjenjuje se riječju „Deklaracije"

U član 36 stav 1 riječ „obavlja" zamjenjuje se riječju „obavlja"

U članu 36 stav 2 alineja 2 riječ „deklaracija" zamjenjuje se riječju „Deklaracija"

U članu 39 stav 1 tačka 17 riječ „bezbjednosnog" zamjenjuju se riječju „bezbjednosnog".

6. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Radovan Obradović, član Odbora.

Ovim izvještajem zamjenjuje se Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka, zaveden pod klasifikacionim brojem 14-4/16-1/4 od 20. jula 2016. godine.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr Draginja Vuksanović